



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**TLHAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2015
TATAISO YA TLHAHLOBO
MMETSE-SESOTHO
KEREITI IYA 2**

SELELEKELA

Thuto ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 e tla tsamaiswa dikolong tsohle le tse ikemetseng ho tloha ka la Lwetse 2015. Ka nako ena baithuti bohle ba Kereiti ya 1-3 ba tla ngola hlahlobo ya naha ya Puo le Mmetse. Sephetho sa hlahlobo se tla sebediswa ho bontsha kगतelopele e mabapi le boiphihlelo ba dipehelo tsa Moralo wa Diketsahalo tsa 2015 ho isa ho 2025.

Ka ha baithuti ba tla ngola Hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha kotareng ya boraro Lefapha la Thuto ya Motheo le nehelana ka ditokomane tsa tataiso ya Kereiti e nngwe le e nngwe thutong tsa Puo le Mmetse, bonyane ba lenane la thuto leo ba lebelletsweng ho le etsa selemong pele ho ngolwa hlahlobo. Tataiso ya hlahlobo e akaretsa mosebetsi o lekantsweng ho ya ka dikereiti le dithuto. Hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 e hlophisitswe mabapi le phetolelo ya lenanethuto la kharikhulamo e sebediswang mokgahlelong.

MOKGAHLELO WA MOTHEO

Ho Kereiti 1-3 dihlahlobo di tla akaretsa mosebetsi o balletsweng dikotara tse tharo tse qalang tsa selemo. Ho dikereiti tsena tataiso ya dihlahlobo e hlophisitswe ka dikholomo le mela e meraro. Dikahare tse tla hlahlojwa di hlahositswe kholomong ya pele, dihlooho kholomong ya bobedi, bokgoni bo tla hlahlojwa bo hlahositswe kholomong ya boraro.

Ho bohlokwa ho hlokomela hore Hlahlobo ya Selemo le Selemo ya Naha ya 2015 ha e bolele hore mosebetsi o lekanyeditswe ho rutwa le ho ruta feela nakong ya selemo. Kahoo, tataiso ya hlahlobo e fana ka bonyane ba motheo wa kharikhulamo eo e lokelang hore e be e entswe mafelong a kotare ya boraro.

Ho lebelletsweng hore matitjhere a sebedise tataiso ena ya hlahlobo mmoho le disebediswa tsa lenane la hlahlobo.

Dikolo tse ikemetseng tse kgethilweng ke tseo tse tlang ho etsa kopo mme di ngodise ekaba kereiti ya 3 kapa kereiti ya 6 bana ba tla nka karolo ho hlahlobo ya naha ya selemo le selemo bakeng sa tshireletso ya dithuso tsa Mmuso

DIKAHARE TSA TKEANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/ BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BAITHUTI BA KGONA HO ...
DINOMORO, MATSHWAO LE DIKAMANO	Disimbolo tsa dinomoro le mabitso a dinomoro	Ngola disimbolo tsa dinomoro ho tloha ho 0 – 100. Ngola mabitso a dinomoro ho tloha ho 0 – 75.
	Hlalosa, bapisa le ho hlopha dinomoro	Bapisa dinomoro tse tletseng o sebedisa e nyane ho, e kgolo ho, e ngata ho feta, di mmalwa, le e lekana le. Hlopha dinomoro tse tletseng ho qala ka e nyane o qetella ka e kgolo le ho qala ka e kgolo o qetella ka e nyane.
	Sekgeo sa palo	Qhaqholla dinomoro tsa didijiti tse pedi ho ya ho dikatiso tsa leshome le nngwe. Hlwaya le ho bolela boleng ba dijiti kang.
	Dithekniki (mekgwa kapa mawa)	Menahanya le ho hafola. Bopa le ho qhaqholla dinomoro. Taka melapalo.
	Kopanya le tlosa	Sebedisa matshwao a loketseng (+, -, =, <input type="checkbox"/>). Kopanya ho fihlela ho 75. Tlosa ho tloha ho 75.
	Phetapheto ya ho kopanya e lebisang katisong	Atisa dinomoro ho tloha ho 1 ho ya ho 10 ka 2, 5 le 4 atisa dinomoro Sebedisa matshwao a loketseng (+, -, =, <input type="checkbox"/>)
		Bala o sebedisa kopanya e iphetang e nang le dikarabo ho fihlela ho 40 (dipalo tsa mantswa)
	Ho hlopha le ho arola	Rarolla mathata a dipalo tsa mantswa tse kenyelletsang ho arola ka ho lekana le ho hlopha dinomoro tse tletseng ho fihlela ho 75 tse kenyelletsang dikarabo tse siyang.
Tjhelete	Rarolla dipalo tsa tjhelete tse kenyelletsang tjhelete kaofela ya tjhentjhe ka disente ho fihlela ho 50c le diranta ho fihlela ho R50.	

DIKAHARE TSA TKEANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/ BOIPHIHLELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BAITHUTI BA KGONA HO ...
		Elellwa le ho hlwaya tjhelete ya tshepe ya Afrika Borwa 5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5 le tjhelete ya pampiri R10, R20, R50.
	Dipalophatlo	Elellwa dipalophatlo tse sebopehong sa dayakeramo. Sebedisa le ho bolela mabitso a dipalophatlo ho kenyeletswa dihalofo, dikotara, nngwe borarong le nngwe bohlanong. Ngola dipalophatlo e le halofo e le 1, 2 borarong.
DIPATERONE , DIFANKSHEN E LE ALJEBRA	Dipaterone tsa Jeometri	Kopisa le ho atolosa dipaterone tse bonolo tse entsweng ka ho thala mela, dibopeho le dintho. Ipopole dipaterone tsa hao ka ho taka mela, dibopeho kappa dintho.
	Dipaterone tsa dipalo	Kopisa le ho atolosa tatellano e bonolo ya dinomoro bonyane ho fihlela ho 180 ka ho balla pele le morao ka bo: 1 ho tloha nomorong e nngwe mahareng a 0 – 180 3 ho tloha katisong e nngwe le enngwe ya 3 mahareng a 0 – 180 4 ho tloha katisong e nngwe le e nngwe ya 4 mahareng a 0 – 180
SEBAKA LE SEBOPEHO	Dintho tsa mahlakore a mararo (3-D)	Elellwa le ho bolela dintho tsa mahlakore a mararo ka phaposing le ditshwantshong - dibopeho tsa bolo, (didikadikwe) - dibopeho tsa lebokose (diprisimo) - disilindara Hlwaya dipaterone tsa jeometri le dibopeho tsa kamehla ka ho bolela hore na di na le dibopeho tse kang tsa bolo, lebokose kapa silindara. Bapisa dibopeho tsa 3-D ho ya ka boholo, dibopeho tse thetehang le dibopeho tse thellang.

DIKAHARE TSA TKEANYETSO	DIHLOOHO	BOKGONI/ BOIPHIHLELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BAITHUTI BA KGONA HO ...
	Dintho tsa mahlakore a mabedi (2-D)	<p>Elellwa le ho ngola dibopeho tsa mahlakore a mabedi (2-D)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didikadikwe - Dikgutlotharo - Dikgutlonnetsepa - Dikgutlonne <p>Bapisa dibopeho tsa 2-D ho ya ka boholo le bonyane ,mmala, sebopeho , mahlakore a otlolohileng le didikadikwe.</p>
	Molahare	Elellwa le ho taka mola wa molahare dibopehong tsa 2-D tsa jeometri le tseo e seng tsa jeometri
MOMETHO	Nako	<p>Bolela le ho hlahlamanya matsatsi a beke.</p> <p>Bolela le ho hlahlamanya dikgwedi tsa selemo.</p> <p>Bolela nako ya dihora tse 12 ka dihora, halofo ya dihora le kotara ya dihora watjheng ya manaka Sebetsa bolelele ba nako le ho feta ha nako.</p>
	Mothamo/ Volumu	<p>Metha, bapisa, hlophisa le ho rekota mothamo wa ditshelo ka ho sebedisa disebediswa tse sa lekwangwang (jk. seo setshelo se ka se tshelang ha se tletse) ka ho sebedisa memetho e seng ya semmuso mohl. dikgaba le dikopi.</p> <p>Metha, bapisa, hlopha le ho rekota mothamo wa dintho ka ho metha ka dilitara a sebedisa</p> <ul style="list-style-type: none"> -dibotlolo tsa mothamo wa litara e le nngwe -setshelo / jeke e se nang le mela ya memetho ka dilitara
	Boima	<p>Metha, bapisa, hlopha le ho rekota a sebedisa sekala sa mometho le ho metha hoo e seng ha semmuso, mohl. diboloko, ditene.</p> <p>Sebedisa puo ho bua ka papiso, mohl. bobebe, boima, bobebenyana, boimanyana.</p>

DIKAHARE TSA TKEANYETSO	<i>DIHLOOHO</i>	<i>BOKGONI/ BOIPHILELO BO LEKOLWANG LE DINTLHA HO LEKOLA HORE BAITHUTI BA KGONA HO ...</i>
HO SEBETSA KA DATHA	Manolla, le ho fumana moelelo wa datha	Bontsha datha ka ditshwantsho ya kgokahano ya batho ba babedi Araba dipotso ka datha ya ditshwantsho ya kgokahano ya batho ba babedi